

# Сахалар нүүччэ ыраахтаа үзүүлэгчар сылдьыллара

## Маһары Баһыакаптаах сылдьыллара

Маһары Баһыакап диэн Тыгын тойон аатырбыт Бөдьөкө, эбэтэр Мөчөкө Бөбө диэн уолун обото эбит. Ити Тыгын сиэнэ Маһары Баһыакап 1648-1649 сүлларга бэйэтин бырааттарын кытта бииргэ дъаһаах төлөһөр эдэр киһи олорбут. Кини Эркээни хочотунаабы Куудука уонна онон быраан үрдүнээби Маалтаянга олорбут, онно элбэх сүлгыны уонна ынах сүөһүнү ииппилт. Маһары Баһыакап сыйтын хотуу, барбыт-кэлбит, тыллаах-естөөх киһи эбит, ол иһин эдэр сааһыгар Хангас буолаһын кинээхе буолбут.

Маһары Баһыакап, кинээстээн сүлдьан, дъаһаабы хомуйай-аччыларга элбэхтик көмөлөспүт уонна тус бэйэтэ төлүөхтээх дъаһаабын барытын олус улгумнук төлөөн испит, онон ыраахтаабы суутун тэрилтэтин үлэхит-тэригэр үчүгэй киһи биһытынан көстүбүт. Ол түмүгэр 1676 сүллаахха өр үлэлээбит уонна дъаһаабы үчүгэйдик төлөөн испит кинээстэр Москва ба ыраахтаабыны көрсө барылларын си-тиспит. Онно кини бэйэтэ, Нам буолаһын кинээхе Нохто Никин уонна Мэнгэ буолаһын кинээхе Төрөкө Орсюкаев баар буолбуттар.

Дээ онон, Тыгын Мындыков сиэнэ Маһары Баһыакап (Бозяков), Мымах Намов сиэнэ Нохто Никин уонна Төрөкө Орсюкаев бэйэлэрин иккилии хамнаачылтарын көмөлөхүннэрэн, кат-

зактары харабылынан ылан, Максим Мухоплев диэн тылбаасчыттанан, барыта уонча киһи буолан, Дьюкуускайтан от ыыйгар Москва ба аттаммыттар. Баран истэхтэринэ дуу, кэлэн истэхтэринэ дуу Нохто Никин ыалдьян өлбүт. Маһара Баһыакаптаах Москва ба ыаһын тийбитетэр, онно кинилэр тылбаасчыттарынын ахсынны 25 күнүгэр Федор Алексеевич ыраахтаабыга сыйлыбыттар, үүһөннэрин ааттарыттан 120 киһи, З кэрэмэс саһылы бэлэх биэрбиттэр, ол иһин ыраахтаабы ыалдьыттарын кундулээбит-маанылабыт, ону-маны бэлэхтээбит. Онтон тохсуннүү 3 күнүгэр 1677 с. саха кинээстэрэ Сибирь прикаһыгар көрдөхүү сурук киллэрбиттэр. Онно саха кинээстэрин барылларын дъаһаах төлөөхүнүттэн босхолотуу уонна буоластар истэрийнээби үнгүүлэри өлөрсүүттэн уратыллары, кинээстэр бэйэлэрэ көрүөхтээхтэрин тустарынан көрдөспүттэр. Бу кэнниттэн сотору Маһары Баһыакаптаах кинээстэри дъаһаах төлөөхүнүттэн босхолотор туунан көрдөхүүлэригэр аккаас ылбыттар. Арай, кыра дъыалаалары кинээстэр, бэйэлэрэ эрэ буолбакка, дъаһаах хомуйай-аччылары кытарты бииргэ көрөр буолбуттар.

## Маһары иккис сыйрыта.

Онтон 1679 сүллаахха Маһара Баһыакап Москва ба иккинч үнгэ барбыт, кинини кытта Бороён буолаһын кинээхе

Чуука Капчиков уонна Мэнгэ буолаһын кинээхе Чугуун Бодоев барсыбыттар. Кинилэр эмиз 1676 сүллаахха курдук тэрийнэн аяннга турбуттар. Онно 1680 сүл сантатыгар тийбитетэр, эмиз Федор Алексеевич ыраахтаабыны көрсүбүттэр, бэлэхтухай биэрбиттэр. Бу сыйрыга Маһары Баһыакаптаах ыраахтаабыга ? правительственный тэрилтэлэргэ саха буоластарыгар дъаһаабы хомуйай-аччыллар, атын араас чыннаах дьоннор дабаны олохтоохтору олус атабастылларын, халыылларын туунан үнгүүлэри олобуран, анараныллар кунаан биһыны-майгыны уураттарыах буолбуттар. Маны таһынан буоластар истэрийнээби кыра үнгүүлэри дъаһаах хомуйай-аччыллары уонна атын суулус-палаахтары кытта бииргэ кинээстэр көрсүүхтээхтэрин туунан боппуроо ыхатылаан кэпсэппиттэр, ити дъыалааба санаа өйөбулу ылбыттар. Кинилэр бары сахалар үтүө бэрэстэйнитэллэрин курдук туттуммуттар, оттон дынгинэн бу тойоттор бэйэлэрэ эмиз улахан батталлаах баайдар буолаллара.

Маһары Баһыакап Москва ба иккинч бара сыйлыбыттарыгар бары дъаһаах хомуллуутун сурыйар кинигэлэргэ, атын да докумоон-нарга бэйэтин "князец" диэн суруттарарага көрдөхөн бу курдук суруттарбыт: "Царю Государю Федору Алексеевичу Самодержцу бьет чөлөм холоп твой дальней твоей государеву отчизны сибирские украины великие реки Лены князец Мазарычко Бозеков. В прошлых годах пришли к нам на Лену русские люди и к тем русским людям дед мой князец Тынина Мындыков пришел, и аманатов привел к деду твоему Государю Михаилу Федоровичу, поклонился и ясак платил. И с тех годов с наши Якутские земли ясак тебе Великом Государю идет и служим тебе, Великий Государь, крепко и верно ясак платим и в походы на твоих Государевых изменников, на непослужных людей ходим, кони и куяки да-ем. Милостивый Государь Федор Алексеевич, пожалуй меня,

холопа твоего. Вели, Государь, за службы деда и дяди моего и за мою, холопа твоего, службашку написать в окладных наших якутских имянных ясачных книгах князцом и дать свою Государеву грамоту. Царь Государь смилился, пожалуй, 188 г. (1680. - И.Б.) Генваря 23 дня". Maħaṛa Bañyakabы, ити көрдөһүүтүн быһытынан, бары дыялаларга "князец" диэн сурийар гына быһаарбыттар.

Maħaṛa Bañyakap көрд-

бәрт элбәх күнду туулээби атыылаабыттар. Холобур, Maħaṛa Bañyakap 200 кәрингэ кини, биир киис сону, атын да түүлээби атыылаабыт, онон элбәх харчны, тангаһы-сабы, иһити-хомуһу, араас киэргэли, дъиэбэ-уокка туттар онгоңуктары абалбыт.

Maħaṛa Bañyakap ити курдук дойдугар кәләэт, кәргэт-тәрин уонна оболорун, чугас аймактарын Москва табаарынан танғыннарыбыт, бәйэтэ Дъокууст-

баттаан-атаастаан олорбут. Ол олорон Хангалас улууһун улахан кинээһинэн буолбут. 1768-1769 сылларга иккى тылбаасчыттаах Москва, онтон Петербурга бара сыйдыбыт. Петербурга Екатерина II ыраахтаабыга сыйдыбыт, онно түһүүнү-тардыны олохтуур екатеринской комиссия депутата буолары ситиспит уонна, Москва кәлэн, ити комиссия улэтигэр кыттыбыт.

Софрон Сыранов онтон дойдугар кәлэн, киис-саыл



һүүтүгөр эһэтин Тыгын Мындыков диэн суруттарбыт. Мантан биһиги Тыгын абатын аата былыргы сәһэннэргэ этилләрин курдук, сахалыы Мууннъянг диэн буоларын биләбит.

Саха тойотторо ыраахтаабыттан иккис сырыларыгар бастакыларынаабар балай эрэ сирииилээхтик төннүбүттәр. Киниләри ыраахтаабы правительства Саха сириттән дъяабы күнду туулээбинэн хомуйуга бәйэтин чугас көмөлө-һөөчүләрин быһытынан көрбүт. Ол түмүгөр саха тойотторо уонна ыраахтаабы администрацияны үлэһиттәрэ биир куюннаһылара олохтоммут.

Саха тойотторо кәнники сырыларыгар Москва рыногар

кай мааны нууччаларын курдук таңныбыт. Кинини қытта улэтигэр санга киирбит И.В. Приклонский воевода бәркә сәрәнэн кәпсәтәр киһитэ буолбут...

Софрон Сыранов ыраахтаабыга сыйдыбыта. Софрон Сыраанап абата Сыраан, эһэтэ күннээх, хос эһэтэ Maħaṛa Bañyakap эбитет, онон кини Тыгын тойон быһаччи ыччата. Төрөөбүт-үөскәбүт уонна олорбут сирэ урукку Хангалас улууһугар Малтааны нәһилиэгэр баара, кәнники I Малтааны буолбута. Ити нәһилиэк олохтоотторо сүннүнэн Тыгын ыччаттарыттан үөскәбитеттер.

Софрон Сыранов бәйэтэ бай киһи эбитет, сиригэр-дойдугар қыра-дъаданы дыну олус

өлбүтэ олохтонуутугар көмөлөспүт. Ол кәннитеттән сотору улуустар улахан кинээстәрэ кулубаларынан ааттанар буолбуттар, онон кини Хангалас улууһун кулубатынан олорбут. Ол дуоңунаска бәрт уһуннук үлэләэбит уонна 1790 с., уобалас кулубата буолаары, Иркутской Пиль диэн генерал-губернаторга үңсэ бара сыйдыбыта та-быллыбатах. 1793 с. Дъокускойга кинини уобалас кулубатынан талбыттара тәбәрдии буолбатах.

И.Г. БЕРЕЗКИН  
1981 с.

И.ПЕСТРЯКОВ урууһа